

t70_group_3 (TMaiUM- BCE64mUxgTLbgo7LMewjJ6yfvTpoA)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v15_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7_group_2 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_group_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $g3_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u2_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (r1_group_2 X0 (k6_group_3 X0 (k7_group_2 X0) X1) (k7_group_2 \\ X0))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.((v15_algstr_0 X2) \wedge (m1_group_2 X2 X0)) \Rightarrow ((r1_group_2 \\ X0 (k6_group_3 X0 (k6_group_3 X0 X2 X1) (k2_group_1 X0 X1)) X2) \wedge (\\ r1_group_2 X0 (k6_group_3 X0 (k6_group_3 X0 X2 (k2_group_1 X0 X1)) \\ X1) X2)))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (m1_group_2 X0 X0) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 \\ X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge (((v15_algstr_0 X1) \wedge \\ (m1_group_2 X1 X0)) \wedge ((v15_algstr_0 X2) \wedge (m1_group_2 X2 X0)))) \Rightarrow \\ ((r1_group_2 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (X1 = X2)) \end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 X0)\wedge((v3_group_1 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\wedge((m1_group_2 X1 X0)\wedge(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))))\Rightarrow((v15_algstr_0 (k6_group_3 X0 X1 X2))\wedge(m1_group_2 (k6_group_3 X0 X1 X2) X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 X0)\wedge((v3_group_1 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\wedge(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow(m1_subset_1 (k2_group_1 X0 X1) (u1_struct_0 X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 X0)\wedge((v3_group_1 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\Rightarrow(k7_group_2 X0 = g3_algstr_0 (u1_struct_0 X0) (u2_algstr_0 X0)) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l3_algstr_0 X0)\Rightarrow((v15_algstr_0 X0)\Rightarrow(X0 = g3_algstr_0 (u1_struct_0 X0) (u2_algstr_0 X0))) \quad (8)$$

Theorem 1

$$\forall X0.(((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 X0)\wedge((v3_group_1 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X2.((v15_algstr_0 X2)\wedge(m1_group_2 X2 X0))\Rightarrow((k6_group_3 X0 X2 X1 = X0)\Rightarrow(X2 = X0))))$$